Чурапчыга күн тахсар !

САҢА ОЛОХ

Чурапчы улууһун хаһыата

ХАҺЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫНЬЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

12+

2014 сыл
Муус устар
19
күнэ
субуота
№ 58
(10876)

Улууска – бу күннэргэ

Суол тупсарын туһугар

Муус устар 17 күнүтэр Хайахсыт нэһилиэгин дьаһалтатын көҕүлэһиннэн Хадаар-Хайахсыт суолугар субуотунньук тэриллиэх. Бу туһунан баһылык Афанасий Петрович Дорофеев маннык кэпсиир:

- Бүгүн биһиги Хайахсыт нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ ыраахырдыы ыйыһан сэбэстээн, үс сиринэн субуотунньуктары ыытта сылдьабыт. Ол курдук, тыа хаһаайыстыбатын специалиһа О.И. Федотова салайаччылаах бастакы бригээдэ Хайахсыт иһигэр баар муостаҕа үлэлиир. Иккис бригээдэ кулууп дириэктэрэ А.С. Гуляева салайаччылаах кулууптуттан хаһаллаҕыллыыр. Оттон бу үһүс бригээдэ манна суол онтуһуутугар сылдьабыт. Бу суол саас, күһүн алдьанан, сырыыны-айаны атахтыыр. Онон бүгүн манна Чурапчыттан шефтээх тэриллэбит "Саҥа олох" РИХ коллектива, нэһилиэкпит бэтэрээннэрин. Сэбиэтэ, оскуола, ветеринарнай участогын үлэһиттэрэ, үлэтэ суохтар уонна таксистар кэлэн, суолбут туһугар көхтөөхтүк, күргүөмнээхтик үлэлии сылдьыбыт. Ол курдук, маһы кэрдэбит, мутук ыраастыыбыт, чемоҕуйбут.

Маны таһынан былаан быһыытынан муус устар 22 күнүгэр диэри сыбаалкабытыгар уонна уулуссаларбытыгар улахан субуотуһуу тэриллиэхтээх. Оттон муус устар 27 күнүгэр-Саха Республикатын суверенитетыгар нэһилиэк дьаһалтатын үлэһиттэрэ оскуола үөрэнээччилэригэр уруоктары ыытыахтаахпыт уонна саҥа хонтуорабытыгар киирсиэхтээхпит. Онон нэһилиэкпитин ыраахырдыыта, тупсарыыга үлэ-хамнас ыытыллар диэн бэлиэтэпибин.

Бэтэрээннэр Сэбиэттэрин председателэ Николай Афанасьевич Оконешников бэйэтин санаатын үллэстэр:

- Сэбиэскэй кэмнэ бу соҕуруу нэһилиэктэр суолларынан болдьохтоох уураллан онтуһуллар этэ. Кэнники бириэмэҕэ араас улахан кыһалҕалаах тиэхиньиэскэлэр үксээннэр, сылларга өрөгөйөн ыытыллыбакка, бу суол биллэрдик малтэбүтэ. Саас, күһүн алдьанан, сырыыны-айаны эрэйдээр. Бүгүн маннык субуотуньуктар ыытыллыбыта сөптөөх. Биһиги саастаах дьон урукку кэмнэрбитин, коммунистическай субуотуньуктары саҥаан, сүргэбит көтөҕүлүннэ. Онон бүтүннүү субуотуньуктуу кытталыахтарыгар махталбын тиэрдэбин.

Оттон биһиги, "Саҥа олох" үлэһиттэрэ, хаһаахсыттар ыҥырыыларын ылыммыт, суол онтуһуутугар үлэлэһэн, салгын сизи кэлбипиститтэн астыммыбыт.

Елена МАКАРИНСКАЯ.

Субуотуньуктар кыттыылаахтара.

«Кыайыыга Салют!» көруу-фестивала

(Саҕаҕыта. Иннин хаһыат 55-с нүөмэригэр көр).

МУТУДАЙ

Мутудай нэһилиэгэр фестиваль баһылык Кузьма Иннокентьевич Пермяков дьүүллүүр сүбэ чилиэнтэрин кытта сэрии хонуутугар олохторуун толук уурбут дьоҕун өйдөбүнньүк таабатыныыгар гирляндаҕа уруруттуттан саҕаланна.

Аналлаах онтуллубут аарсаҕа кулууппа киллэрэн, уран тарбахтаахтар туруорбут быыстапкаларын көрдөрдүлэр. "Күбэйэ" түмсүү салайааччыта Евдокия Петровна Катахова мастардарын кытта үөрэ-көтө көрүстэ. Мутудай элбэх республика, улуус мастардарын иитэн таһаарбыт нэһилиэктэртэн баһырдастэрэ. Быыстапкаҕа ирдэбиллэр 12 көрүнтэн 10 көрүнүн туруорбуттар. Иэскэ, саха национальнай көстүүмүгэр, сиэл онтолуктарга, гиэнэзэ онтуллубут оҕо сонньуурдарыгар, уус-уран оһуорга, туоһунан иэскэ, ювелирнай онтонукка үлэлэр үрдүк таһымнаахтарын дьүүллүүр сүбэ бэлиэтээтэ. Биллэн туран, Саха Республикатын норуотун мастара А.Ф. Оконешникова оскуолата республикаҕа тарбахха баттанарын чураҥчылар иэн туттар бэлиэтибит, үөрэнээччилэрин үлэлэрин үрдүктаһымын астына көрдүбүт. "Чыпчаҕ хаан" нэһилиэгэр боотурдар таҥастарын Мутудай тимир уустара онгорбуттара кэстүбэккэ хаалбыта хомойоллоох. Оны түмүк быыстапкаҕа туруоруохтара диэн эрэнэбит. Туойтан, өттиэх таастартан онтонук суоҕун бэлиэтиибит.

Кэнсиэрдэрин Кыайыы 70 сылыгар бэлэх дойдулаахтарыгар, сэрии кыттыылаагар Исаак Васильевич Смирнякова аҕаан "Эргиллиэм эйиэхэ, Чурапчым чараҥар" диэн дьүһүйүү быһыытынан онгорбуттар. Сценаҕа уоллаах кыыс хатыҥ быыһыгар үҥкүүлүү сылдьаллара кэстөр. Иллэх-эйэлээх олох эйиэхэ сэрии саҕаланан, эдэр ыччаты сэриигэ атааһыы, харах уулаах арахсыы Тарас Толстоуховтар толоруутугар "Мин мантан сэриигэ барбытым" ырыаһан солбуллар. Фольклорнай нүөмэрдэртэн чабырҕах, Анна Ноговицына "Ийэ монолога", уолаттар толорбут "Хайыһар" ансаамбыллара, Елена Свинцова туруорбут "Журавли над Ильменем" сюжеттаах үпкүүтэ түмүккэ киирдилэр. Бу үҥкүүнэн саллаат дойдутугар ахтыҥана, сэрии уотун ортотуһан туруйаллар иэдэс аастыттара дьон сүрэҕэ долгутта. Сценографияны Иван Оконешников, Илья Свинцов уратытык толкуйдаан онгорбуттар. Режиссер толкуйа симполиканан бэриллибит (иэдэс сылдьар туруйалар, сүүрэ сылдьар суутунуу турар хатыҥ чаран). Фестивалга барыта 90 нэһилиэк кыттыыга. Көрөөччү саалаҕа толору, флажоктарынан, ытыстарын тыаһынан дьонноруун өйөөтүлэр.

ОДЬУЛУУН

Одьулуун нэһилиэгэ быыстапкатын саха балаҕаныгар ирдэбиллэр12 көрүнтэн 11 көрүнү туруорбуттар. Саламаҕа иэҥэтиллибит, көмүлүөк оҕоҕо толору оттуллубут, мастардар үлэлэрин таһыгар көрдөөҕү умуөруйэлээтэр.

Бары сахалыы национальнай көстүүмэхтэр. Анна Николаевна Григорьева салайар "Иэйэхсит" түмсүү хас биирдии мастара, кини үлэтин билиһиннэрдэ. Мастардар биирдэн биир сиэдэрэй онтолуктара дьон-сэргэ көрүүтүгэр туруоруллубуттар. Элбэх саҥа мастардар баар буолбуттара, эдэр дьон кэлэн эрэллэрэ кэнни болҕомтотун тардар. Иэскэ Петрова Августина Егоровна диэн уус-уран сиһэтээх кистэлэҥнээх баар буолбут, хас да сыл быыстапкаҕа кыттыбакка сылдьыбыт Иэот Неустроев муос үлэтэ сөхтөрдө.

Кэнсиэрги биир дойдулаахтара "Иэн-биэ Ефимовтар умуллубат төлөннөрө" литературнай композициянан астыллар. Ефимовтары сырдатар хаартыскалар, документтэр, проекторынан көрдөрүллүбүттэрэ композицияны арыйан биэрдилэр. Анал үөрэхтээх хореограф баара үҥкүү туруорууттар да, бэлэмнээхтэригэр да көстөр. Көрүү түмүгүнэн хор, Афанасий Аржаков солоҕо, Ирина Дьяконова, Алексей Аржаков байыанай валыстара, Мария Колесова олоҥхо - тойуга Гала-кэнсиэргэ киирдилэр. Элбэх көстүүм типиллибитэ, эдэр ыччат кыттыбыта кэрэхсэбиллээх. Ирдэбиллэр нүөмэрдэртэн чабырҕах суох. Көрөөччүлэр араас өттиэх шарларынан далбаатаан көхтөөхтөрүн, өйүүллэрин көрдөрдүлэр. Одьулуун лицейэ бу иннинэ улуус кэнсиэр профтехүөрэхтээһиннэрин көрүүтэ бастакы миэстэни ылбыттар. Дьону түмүүтэ баһылыктара Л.В. Ефремова, тэриллэлэр үлэлэспиттэрэ көһүннэ, барыта 104 кыһыл кыпыланардыллар. Людмила Васильевна Сыппаланг кини өрөмүөнүгэр, мал-сал ылыытыгар үбү-харчыны биэрэ олорор. Кини нэһилиэгэ сайдыыларга чахчы ис дууһатыттан кыһаллар баһылыктартан биирдэстэрэ.

Г.Г. МАКАРОВА,
улуустааҕы ИМК специалиһа, дьүүллүүр сүбэ чилиэнэ.

Үөрэх - иитии

"ДЬИЭ ӨҺҮӨТҮНЭН, ЫАЛ АҔАТЫНАН"

"Улыбка" үһүйээн сылын аайы үһүйээн төрөппүттэрин кытта араас хайысхалаах үлэни тэйиэр. Быйыл "Дьиэ өһүөтүнэн, ыал аҕатынан" диэн аҕаларга туһуламмыт солуун программа торумнанан, иккис түһүмэхтээх төрөөһүн ыытылынна.

Бастакы түһүмэх Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күнэригэр ыытыллыбыта. Аҕалар алта бөлөҕүнэн атах сөппүүтүгэр, салгын саатынан ытыыга уонна канат тардыһыыларга илии-кэлии түһүстүлэр. Көхтөөх күрэхтэн тэтим ылан, аны аҕаларбыт иккис түһүмэри республика аҕаларын күнүнэн тэрийэргэ ыыстылар. Бу күрэхтэри тэрийээччилэриэнэ, түмсээччилэриэнэ "Тойон эр" үһүйээн аҕаларын түмсүүтэ (председатель Г.А. Адамов, чилиэн В.Н. Пестерев) буолар.

Муус устар 10 күнүгэр элбэх хайысхалаах спортивнай кини тустар саалаҕыгар иккис түһүмэх — "Хомуур хаһсаҕай" үгүс сэнэрээччини түмтэ. Күрэх кыттыылаахтарын киирдэ тыыннаах үһүйээн сэбиэдиссэйэ Е.С. Иванова, шефтээх Чурапчыттааҕы олох-дьаһах коммунальнай хаһаайыстыбатын профсоюһун председателэ И.Г. Макаров эҕэрдэлээтилэр, аҕаларга сөптөөхтэрэ, түмсүүлээх буолуулуу баҕардылар, үһүйээни юнэҕчилэрэ алгыс ырыаларын бэлэхтээтилэр. Маны тэҥэ Иван Григорьевич бэйэтин спортивнай быыстапкатын тэрийэн, көрөөччүлэр махталларын ылыан ылла.

Хомуур кыттыылаахтара ирэн-хорон, тиритэн-хорутан бөлүм буолбуттарын кэнэ бэлэхтэр иккис ардыларыгар хомуур хаһсаҕайа саҕыллыбыт. "Дьулуур" (орто уонна болҕомнэнии бөлэхтэрун аҕалара), "Манчаары" ("Молодежнай" үһүйээн аҕалара), "Мохсоҕол" (2-с кыра уонна улахан бөлэх аҕалара) утарыта туран түһүннүлэр. Күрэх күрэх курдук хатыһыллаах, халбас харалаах, кылбай бырахсыллаах, үтүрү үктэтиллээх, иктэниэри тардыһыллаах, тиритиллээх-хорутуулаах буоллаҕа.

Түмүккэ "Дьулуур" хамаандата бастаата, ""Манчаары" иккистээтэ, оттон "Мохсоҕол" үһүс миэстэни ылла. Кыайыылаахтар анал мэтээллэринэн, махтал суруктарынан наҕараадаланнылар. Түмүккэ кыайыы торда бэйэтин хаһаайыттарын булла. Ити курдук, үһүйээн аҕалара түмсэ түһэн күрэхтэһэн, саҥа атастаһан, эти-хааны тэнэтэн астыннан, аны да көрсүһүөх буолан тарбастылар.

Парасковья ПОПОВА.

Төгүрүк остуол

Өс хоһоонорун оҕо иитиитигэр

"Хас биирдии норуот өһүн хоһоонутар кини олоҕу көрүүтэ, олоҕо-дьаһаҕа, майгыта-сигилитэ, онтооҕор омугун историята кытта көстөр. Сорох сорохторо **киһини** диринник толкуйдатар философскай ис хоһоонноохтор. Өс хоһоонноруна аһаан үөрэтэччи бу норуот туһунан элбэҕи билэр-көрөр. Өс хоһоонноруна күнэтэ сангарар кини 90 сааһыгар Чыапчараттан Алла Шеломова, Чурапчы нэһилиэгин дьаһалтатыттан Андрей Дьячковскай уонна "Саҥа олох" хаһыат редактора Афанасий Захаров. Маны таһынан бырыһыан "Өс хоһооно-сиэр-майгы оскуолата" диэн кинигэни таһаарбыт аптардар **Парасковья Иванованы Лилия Поповалар** баалларын.

Аан бастаан **"Өс хоһооно-сиэр-майгы оскуолата"** кинигэни ырыттылар. Саҥатан эттэххэ, бу кинигэни "Саҥа олох" типографиятыгар бэчээттээн таһаарбыта. Кыттааччылар барыта кинигэ онгоһуутун, уруһуйун, ис хоһоонун хайдаттылар. Парасковья Попова иитэр үлэҕэ 1995 сылтан үлэлиир. Онтон ыла иитиигэ ес хоһооннорун туһанан, кэтээн көрөн, оҕо сиэрдээх буолуутугар суолталаах, көмөлөөх эбит диэн түмүккэ кэлэр. Парасковья Ивановна: "Чуолаан, оҕо өйдөөх уонна уус-уран хомоҕой тылlaах буолар", - диэн **А.Е. Кулаковскай-Оксөкүлээх Өлөксөй "Научные труды"** кинигэтигэр суруйбут. **Оттон биһиги сахабыт өһүн хоһооно** духуобунай баайбыт, тылбыт сүөгэйэ-сүмэтэ буоллаҕа. Маннык "кынаттаах тыллар" көмөлөрүнэн оҕону сиэрдээх буоларга иитии, кини быһыытынан сайыннарыы саамай сөптөөх диэн анал үөрэхтээхтэр этэллэр.

Ол гынгытиинэн, муус устар 15 күнүгэр редакциябыт дьиэтигэр **"Өс хоһооно-норуоппут духуобунай баайа"** диэн төгүрүк остуол ыытыллыбыта. Манна оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ үлэлэһэр дьоммут мунньунулар. Ол курдук, үөрэх управлениетыттан Маргарита Оконешникова, "Ай" народнай студия салайааччыта Валентина Пинигина, социальнай педагог-этнолог Евдокия Каженкина, улуустаабы гимназиятын Любовь Пермякова, Дария Неустроева, Д.П. Коркин аатынан ЧРОСИО саха тылын учуутала Екатерина Осипова, С.А. Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын начаалынай кылааһын учуутала Айталина Коркина, "Мичил" уһуйаантан Мария Вырдылина, "Улыбка" уһуйаантан Саргылана Пономарева, Чыапчараттан Алла Шеломова, Чурапчы нэһилиэгин дьаһалтатыттан Андрей Дьячковскай уонна "Саҥа олох" хаһыат редактора Афанасий Захаров. Маны таһынан бырыһыан "Өс хоһооно-сиэр-майгы оскуолата" диэн кинигэни таһаарбыт аптардар **Парасковья уонна Лилия Поповалар** баалларын.

Аан бастаан **"Өс хоһооно-сиэр-майгы оскуолата"** кинигэни ырыттылар. Саҥатан эттэххэ, бу кинигэни "Саҥа олох" типографиятыгар бэчээттээн таһаарбыта. Кыттааччылар барыта кинигэ онгоһуутун, уруһуйун, ис хоһоонун хайдаттылар. Парасковья Попова иитэр үлэҕэ 1995 сылтан үлэлиир. Онтон ыла иитиигэ ес хоһооннорун туһанан, кэтээн көрөн, оҕо сиэрдээх буолуутугар суолталаах, көмөлөөх эбит диэн түмүккэ кэлэр. Парасковья Ивановна: "Чуолаан, оҕо

А. Корешна кинигэни хайҕыыр.

лог идэлээх Лилията көмөлөспүтэ буолар. Үөрэх зйгэтигэр үлэлиир интэгчилэрбит, учууталларбыт биир өттүнэн оҕо көрөн үөрэнэр, онон уруһуйдааҕа үөрэтэргэ табыгастаах, иккис өттүнэн нууччалыы тылбаастааҕа республика да таһымыгар тахсыан сөптөөх диэтилэр. Салгыы сайыннаран, электроннай пособие онгороллоругар сүбэлэһэтилэр. Биир идэлээхтэрин хаһыат нөҥүө кинигэни ылан, үлэлэригэр туһаналларыгар ыҥыраллар.

Ол кэннэ оҕону иитиигэ, сиэр-майгы тупсуутугар ес хоһоонун оруолун туһунан кэпсэттилэр. **Евдокия Каженкина** биир эрэ ес хоһоонунан төһө баҕарар билиниикөрүүнү биэриэххэ сөп диэн, холобур аҕалла. Ол курдук, "сүүстэ истибиттээҕэр, биирдэ көрбүт ордук" диэтэ уонна Хоту дойдуга сылдьыбыт хаарыстыканан буклетын көрдэрдө. Ол хаартыскаларга Хоту дойду хонуун олоҕо ырылыччы көстөр. Кырдьык даҕаны, арай учуутал да, иитээччи да уруогар бу холобуру туһанан, "икки куобаҕы тэҥинэн өлөрөр": ес хоһоонун да үөрэтэр, саҥа тиэмэни да билиһиннэрэр. Маны сэргэ кини саха тыла өлбөтөҕүнэ, саха норуота өлбөт диэн туран, оҕолоргутугар сахалыы дорҕоонноору үөрэтии, намыһын ырыалары ыллаан диэн ыҥырда. **Мария Вырдылина:** "Ес хоһоонунан элбэх хайысхалаах үлэни тэрийэххэ сөп, холобура, мини-спектакль, кинэ, ода.", - диир. Бу курдук санааны улуустаабы гимназияттан **Любовь Пермякова** эмиэ этэ. Кини учууталлыы сылдьан, ес хоһоонун ылан баран, өйтөн суруйтарарын, инсценировка, сценка туруоларын кэпсээтэ. Оскуолаинтэриэһэттэн **Екатерина Осипова** тыл күүһүнэн кинини намтатыахха да, өрө да тутуохха сөп, онон ес хоһоонун түгэнниттэн көрөн таба туһаныахха, үчүгэй түмүктээх буолуоҕа диир. Чурапчы нэһилиэгин дьаһалтатыттан **Андрей Дьячковскай** кэрэнэ учуутал буолан, сахалыы кинигэлэри муныалларын, онон дьиэ иһигэр сахалыы тыын иитиэхтии сылдьарын баҕалаата. Кини кыра оҕолорбутун сиэргэ-туомна сыһыаран иитэхпитинэ, бэрээдэктээх буолуохтара диэн этэр.

Онон "тылтан тыл тахсар, саҥаттан саҥа тахсар" диэн туран, оҕолорбутун сахалыы тыынга иитиэҕиҥ, ес хоһооннорун күннэтэ туһаныаҕыҥ, тылбыт баайын кэҥэтиэҕиҥ диэн ыҥырабын.

Елена МАКАРИНСКАЯ.

Баһаарынай чаас

НЭҺИЛИЭК ДУРДАТА-ХАХХАТА

Үлэһиттэр.

"Баһаарынайдарбытыгар эрэнэбит", "баһаарынайдар баалларбыт" диэн нэһилиэнньэ күннээҕи олоҕор үтүгэ туттар буоллаҕа. Бу тугу этэрий? Бу аата - нэһилиэккэ баһаарынай чаас биир тутаах тэриллэ, дьон-сэргэ дурдата-хаххата буолбутун кэрэһэлиир.

Дириҥтэ баһаарынай чаас 1996 с. тэриллэ сылдьыбыта. Ол эрээри, дьылҕонуок тибиитигэр обустараан, дойду үрдүнэн уларыта тутуу кэмигэр 2000 с. ыһыллыбыта. Кэлин 2008 с. саҥалыы тэриллибита. Начальник Гаврил Кузьмин салалта тыһын урукку сопхуос саҕаттан хаалбыт эргэ дьиэни өрөмүөннэзэн, оностон, уонча нэһилиэк тэриллэ үлэтин саҕалаабыта. Онтон бырыһыын сааскыттан үлэһиттэр бэйэлэрин күүстэриниэн саҥа дьиэ, гараж тутуутун саҕалаан, бу кыһын үлэҕэ киллэрдилэр. Онон аныгы үйэ сиэриэн тупсаҕай онгоһуулаах, толору хааччыллыылаах баһаарынай чаас нэһилиэк биир киэн туттуута буолла. Манна даҕаган эттэххэ, Дириҥнэ бу - үһүс толору хааччыллыылаах социальнай тэрилтэ буолар. Бу буоллаҕа дии, Президеммит Егор Борисов тыа сиригин биир кэлимник сайыннарыыга туһаайан, толору хааччыллыылаах дьиэлэри тутар туһунан этиитэ олоххо киирбитэ.

Күн бүтүн Дириҥнээҕи баһаарынай чаас Хадаар, Хайахсыт, Чакыр бөһүөлэктэрин, Уорҕа, Малдьэхси участактарын көрөр. Билигин тэрилтэҕэ караул начальниктарынан Дмитрий Хоютанов, Василий Васильев, Владислав Поисеев, Герасим Чехордун, соппардарынан Василий Аммосов, Иван Посельскай, Юрий Иванов, Анатолий Куприянов, Вячеслав Сергеев үлэлии сылдьаллар. Үлэһиттэр үгүстэрэ эдэрдэр. Тэрилтэҕэ бэһис сылын үлэлиир Владислав Поисеев үлэтин туһунан бу курдук кэпсиир:

- Үлэбит сарсыарда аҕыс анар чаастан дьуһуурустубаны туттарсыыттан саҕаланар. Күн устата олорон эрэ үөрэнэбит, нормативтары туттарабыт. Хас чэпчиэр аайы спортивнай саалаҕа киирэн дьарыктанабыт. Оҥу таһынан графигынан тэриллэлэргэ, чаһынай дьоҥҥо баран баһаартан сэрэхтээх буолуута лекцияны ааҕабыт, сэрэтии үлэтин ыытабыт. Бастаан ыаллар дьиэлэригэр киллэрбэттэр этэ. Билигин үөрэнилэр, - диэн этэр кини.

Маны таһынан чаас эбээһинэһигэр баһаарынай дружиналары үөрэтии, бэлэмнээһин киирэр. Начальник Гаврил Кузьмин этэринэн, бөһүөлэктэргэ маннык дружиналар тэриллэллэрэ, бастатан туран, дьоҥу уоттан сэрэхтээх буолуута үөрэтэр.

- Нэһилиэктэргэ уонпуу, участактарга биэстии кинилээх дружиналар тэрилиннилэр. Билигин Чакыр, Хайахсыт, Уорҕа, Мэлдьэхси добровольнай дружиналарын үөрэттибит. Саҥа сокуонунан дружиналар миэстэтигэр нэһилиэнньэҕэ сэрэтэр, үөрэтэр үлэни ыытар буолуохтаахтар. Онон кыахпыт, күүспүт өссө улаатта, - диэн этэр начальник Гаврил Гаврильевич.

Манна эбэн эттэххэ, нэһилиэнньэни бэлэмнээһин, уоттан сэрэхтээх буолууга үөрэтии - баһаарынай чаас биир сүрүн үлэтэ. Манна тиийэн баһаарынайдар лектордарга кубулуйаллар. Лекцияны биир бастакынан оҕолор исталлэр. Ону таһынан баһаарынай чаасқа экскурсияҕа сылдьан, тэрилтэ үлэтин-хамнаһын кытта билсаллэр. Оҕолор манна каллэхтэриниэ формалаах дьоҥу, байыаннай бэрээдэги көрөн ордук бэччумуран, бэрээдэктэнэн, чуумпуран истэллэр. Баҕар, кинилэр ортолоруттан кэм эрэ баһаарынай буолан, манна үлэлии кэлиэ турдаҕа.

Баһаарынай чаас - нэһилиэккэ биир тутаах тэрилтэ буолла диэн үөһэ этэн аһарбыгым. Кырдьыга да, оннук эбит. Баһаарынай чаастаах үгүс нэһилиэккэ сырыттым. Истэр тухары баһаар буоллун, кэнсиэр, күрахтэһии буоллун, туох эмэ көмө буоллун барытыгар дьон-сэргэ "баһаарынайдарбытыгар эрэнэбит", "баһаарынайдар баалларбыт" диэн туһаллэр. Ол аата бу тэрилтэ анараастаах уоту умуллараччы эрэ буолбатах эбит. Бу тэрилтэ - нэһилиэк дурдата-хаххата, нэһилиэнньэ киэн туттар кэпсиир тэрилтэтэ.

Аграфена КУЗЬМИНА.

Уоттан сэрэхтээх буолууга үөрэтии кэмигэр.

Внимание!

Срочно оплатите задолженность за отопление!! В случае не погашения суммы задолженности до 1 мая 2014 года в добровольном порядке, наша организация вынуждена обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов. Частные дома будут отключены от системы ТВС.

№	Адрес: Улица	Дом	Кв.
	с. Арылахах		
1.	ул Комсомольская	15	1
2.	ул Комсомольская	15	3
3.	ул Комсомольская	15	4
4.	ул Комсомольская	15а	1
6.	ул Комсомольская	25	ч/д
7.	ул Комсомольская	27	ч/д
8.	ул Комсомольская	30	ч/д
9.	ул Новая	2а	1/1
10.	ул Новая	2а	1/2
11.	ул Новая	2а	2/1
12.	ул Новая	2а	3/1
13.	ул Новая	2а	3/2
14.	ул Новая	2а	4/2
15.	ул Новая	2а	5
16.	ул Новая	2а	6
17.	ул Новая	2а	7
18.	ул Строительная	19	ч/д
	с. Бахсы-Толоон		
19.	ул Т.Н.Егорова	10	ч/д
20.	ул Т.Н.Егорова	8	1
21.	ул Т.Н.Егорова	8	2
	с. Болтого		
22.	ул Лесная	12	2
23.	ул Лесная	12	3
24.	ул Лесная	13	ч/д
25.	ул Лесная	15	3
28.	ул Лесная	16	5
30.	ул Лесная	17	2
31.	ул Лесная	17а	2
32.	ул Лесная	18	ч/д
34.	ул Листвякова	1	ч/д
35.	ул Новгородова	24	ч/с
36.	ул Субрусского	13	3
	с. Дириҥ		
37.	ул Комсомольская	10	кв 2
38.	ул Комсомольская	10	кв 2/1
39.	ул Комсомольская	12	ч/д
40.	ул Комсомольская	8 кв	1
42.	ул Лазарева	9	10
43.	ул Лазарева	9	2
44.	ул Лазарева	9	3
45.	ул Лазарева	9	4
46.	ул Лазарева	9	7
47.	ул Лазарева	9	8
48.	ул Лазарева	9	9
50.	ул Ленина	205	ч/с
53.	ул Школьная	10	3
	с. Кындал		
54.	ул Центральная	6	1
55.	ул Центральная	6	2
56.	ул Центральная	6	3
57.	ул Центральная	6	4
	с. Кытанах		
58.	ул Октябрьская	10	2
59.	ул Октябрьская	2	1
60.	ул Октябрьская	2/2	1
61.	ул Октябрьская	2/2	2
62.	ул Октябрьская	2/2	3
63.	ул Октябрьская	2/2	4
67.	ул Октябрьская	5	ч/с
68.	ул Октябрьская	6	4
69.	ул Октябрьская	7	ч/д
70.	ул Октябрьская	8	1
71.	ул Октябрьская	8	2
	с. Мугудай		
72.	ул Октябрьская	52	1
73.	ул Октябрьская	52	2
74.	ул Октябрьская	52	3
75.	ул Октябрьская	52	4
76.	ул Октябрьская	52/1	2
77.	ул Октябрьская	52/1	4
78.	ул Октябрьская	56	2
79.	ул Октябрьская	56	4
80.	ул Октябрьская	69	ч/д
81.	ул Октябрьская	73	ч/д
82.	ул Октябрьская	73/2	ч/д
83.	ул Октябрьская	75 1	
84.	ул Октябрьская	75 2	
85.	ул Октябрьская	75/1	1
86.	ул Октябрьская	75/1	2
87.	ул Октябрьская	83/1	ч/д
88.	ул Октябрьская	83/3	ч/д
89.	ул Октябрьская	85 5	
90.	ул Октябрьская	85/1	ч/с
92.	ул Чаранская	19	ч/д
	с. Мындагай		
93.	ул Константинова	23/1	ч/д
94.	ул Константинова	23/2	ч/д
95.	ул Константинова	73	1
96.	ул Константинова	73	3
97.	ул Константинова	73	4
98.	ул Константинова	75	1
99.	ул Константинова	75	3
100.	ул Константинова	75	4
101.	ул Константинова	77	2
102.	ул Константинова	77	3
103.	ул Константинова	77	4
104.	ул Константинова	77	7
105.	ул Константинова	8/1	ч/д
	с. Мырыла		
106.	ул Амгинская	10	1
107.	ул Амгинская	10	3
108.	ул Амгинская	10	4
109.	ул Амгинская	15	ч/д
110.	ул Амгинская	19	ч\д
111.	ул Амгинская	40 г	1
112.	ул Амгинская	40 г	2
115.	ул Амгинская	49/1	ч/д
116.	ул Амгинская	49а	49а
117.	ул Амгинская	6	1
118.	ул Амгинская	6	2
119.	ул Амгинская	8	1
120.	ул Амгинская	8	2-3
121.	ул Амгинская	8	4
122.	ул Центральная	7	ч/с
	с. Өжулун		
123.	ул Юрэх-Керская	24	1
124.	ул Юрэх-Керская	24	3
	с. Сылан		
125.	ул Дьячковская	82	1
126.	ул Дьячковская	82	3
127.	ул Дьячковская	82	6
128.	ул Дьячковская	83	ч/с
129.	ул Макарова	1	1
130.	ул Макарова	1	2
131.	ул Макарова	1	3
132.	ул Макарова	10	ч/д
133.	ул Макарова	12а	ч/д
134.	ул Макарова	17	1
135.	ул Макарова	17	2
136.	ул Макарова	17	3
137.	ул Макарова	2	1
138.	ул Макарова	2	4
139.	ул Макарова	6	ч/д
140.	ул Макарова	6а	ч/д
141.	ул Мира	3	1
143.	ул Мира	6	ч/д
144.	ул Мира	9	1
	с. Толөй-Дириҥ		
146.	ул Набережная	15	ч/д
147.	ул Телейская	14а	2
148.	ул Телейская	14а	3
149.	ул Телейская	14б	4
150.	ул Телейская	16а	1
151.	ул Телейская	16а	2
152.	ул Телейская	16а	3
153.	ул Телейская	20б	1
154.	ул Телейская	20б	2
155.	ул Телейская	20б	3
156.	ул Телейская	20б	4
157.	ул Телейская	20б	5
158.	ул Телейская	20б	7
160.	ул Телейская	20б	9
161.	ул Телейская	23	ч/д
163.	ул Телейская	29	ч/д
164.	ул Телейская	31	ч/д
165.	ул Телейская	35	ч/д
166.	ул Телейская	37	ч/с
167.	ул Телейская	39	ч/д
168.	ул Телейская	39а	ч/д
	с. Улахан-Кель		
169.	ул Мельничная	10	ч/с
170.	ул Улахан-Кель 4-х кв	1	1
171.	ул Улахан-Кель 4-х кв	1	2
172.	ул Улахан-Кель 4-х кв	1	3
173.	ул Улахан-Кель 4-х кв	1	4
	с. Хадар		
174.	ул Озерная	34/2	ч/с
175.	ул Озерная	44/1	ч/с
176.	ул Озерная	54	ч/д
177.	ул Симы Сергеева	25	ч/д
178.	ул Симы Сергеева	25а	ч/с
179.	ул Симы Сергеева	28	1
180.	ул Симы Сергеева	28	2
181.	ул Симы Сергеева	28	3
182.	ул Симы Сергеева	28	4
183.	ул Симы Сергеева	28	5
184.	ул Симы Сергеева	32	1
186.	ул Симы Сергеева	32	2
187.	ул Симы Сергеева	32	2а
188.	ул Симы Сергеева	32	3
189.	ул Симы Сергеева	32	3а
190.	ул Симы Сергеева	32	4
191.	ул Симы Сергеева	32	4а
192.	ул Симы Сергеева	32	5
193.	ул Симы Сергеева	32	7
195.	ул Симы Сергеева	32	8
196.	ул Симы Сергеева	35	ч/д
	с. Хатылы		
197.	пер Центральная	1	1
198.	пер Центральная	1	2
199.	пер Центральная	1	3
200.	пер Центральная	1	4
201.	пер Центральная	3	ч/д
203.	ул Партизанская	14	1
204.	ул Партизанская	14	2
205.	ул Партизанская	14	4
206.	ул Партизанская	14	5
207.	ул Партизанская	14	6
208.	ул Партизанская	14	7
209.	ул Партизанская	14	8
210.	ул Партизанская	9	ч/д
	с. Хахыйах		
211.	ул Хомподоева	10	1
212.	ул Хомподоева	10	2
213.	ул Хомподоева	10	4
214.	ул Хомподоева	2	1
215.	ул Хомподоева	2	4
216.	ул Хомподоева	4	1
217.	ул Хомподоева	4	3
	с. Хаяхсыт		
218.	ул Комсомольская	16/3	5/1
219.	ул Комсомольская	16/5	1
220.	ул Комсомольская	16/5	3
221.	ул Комсомольская	16/5	4
222.	ул Комсомольская	16/6	2
224.	ул Комсомольская	5а	ч/д
225.	ул Лесная	8	ч/с
226.	ул Октябрьская	10/1	1
227.	ул Октябрьская	10/1	2
228.	ул Октябрьская	4	ч/д
	с. Чакыр		
229.	ул Эриляк Эристина	22	2
230.	ул Эриляк Эристина	3	1
231.	ул Эриляк Эристина	3	2
232.	ул Эриляк Эристина	3	3
	с. Чепара		
246.	ул Тимофеева	1	ч/д
247.	ул Тимофеева	17	ч/д
248.	ул Тимофеева	18	ч/д
250.	ул Тимофеева	23	ч/д
251.	ул Тимофеева	23а	ч/д
252.	ул Тимофеева	28	ч/д
253.	ул Тимофеева	28а	ч/д
254.	ул Тимофеева	5	ч/д
	с. Чурапча		
258.	ул Артемьева	12	ч/д
259.	ул Артемьева	13/1	1
260.	ул Артемьева	15	4
261.	ул Артемьева	17	1
262.	ул Артемьева	19	3
263.	ул Артемьева	21	2
264.	ул Артемьева	25	1
265.	ул Артемьева	25	2
266.	ул Артемьева	25	7
267.	ул Артемьева	25	8
268	ул Артемьева	25	9
269.	ул Артемьева	25в	ч/д
273.	ул Баишарина	30/1	ч/с
274.	ул Дамбовая	6	ч/д
275.	ул Дамбовая	6а	ч/д
277.	ул Дьуон-Дьаныылы	12	ч/д
278.	ул Западная	12	ч/д
279.	ул Западная	16	ч/д
280.	ул Западная	4	4
281.	ул Западная	4б	4б
282.	ул Карла Маркса	2	2
283.	ул Карла Маркса	3в	2
284.	ул Комсомольская	1/3	1/3
285.	ул Комсомольская	1\1	1\1
287.	ул Комсомольская	3	ч/д
290.	ул Константинова	15	11
291.	ул Константинова	15	4
292.	ул Константинова	15	6
293.	ул Константинова	15	8
294.	ул Константинова	18	11
295.	ул Константинова	18	12
296.	ул Константинова	18	16
297.	ул Константинова	18	5
298.	ул Константинова	19	1
299.	ул Константинова	19	3
300.	ул Константинова	19	9
302.	ул Константинова	21	10
303.	ул Константинова	21	4
304.	ул Константинова	21	5,2
305.	ул Константинова	22	ч/д
306.	ул Константинова	23	12
307.	ул Константинова	23	13
308.	ул Константинова	23	9
309.	ул Константинова	25(19а)	3
310.	ул Константинова	25(19а)	4
311.	ул Константинова	27	12
312.	ул Константинова	27	2
313.	ул Константинова	27	3
314.	ул Константинова	27	5
315.	ул Константинова	28	ч/д
319.	ул Константинова	29	1
320.	ул Константинова	29	4
321.	ул Константинова	2а	3
322.	ул Константинова	7	ч/с
323.	ул Коркина	14	1
324.	ул Коркина	14	4
325.	ул Коркина	14а	ч/д
326.	ул Коркина	16	ч/д
327.	ул Коркина	1а	10
328.	ул Коркина	1а	2
329.	ул Коркина	1а	4
330.	ул Коркина	1а	6
331.	ул Коркина	3в	15
332.	ул Коркина	3в	2
333.	ул Коркина	3в	6
334.	ул Коркина	3в	8
335.	ул Коркина	7	1
336.	ул Коркина	7	2
337.	ул Коркина	7	5
338.	ул Коркина	7	6
339.	ул Коркина	7	7
340.	ул Коркина	7	8
341.	ул Коркина	7	9
342.	ул Коркина	7(5)	1
343.	ул Красильникова	2	ч\д
344.	ул Красильникова	24в	ч/д
345.	ул Красильникова	29	5
346.	ул Красильникова	29	7
347.	ул Красильникова	29а	ч/с
349.	ул Красильникова	41,1	ч/д
350.	ул Красильникова	41а	2
352.	ул Красильникова	53а	1
353.	ул Красильникова	53а	2
355.	ул Крупская	1	14
356.	ул Крупская	1	16
357.	ул Крупская	1	2
358.	ул Крупская	1	23
360.	ул Крупская	3	1
361.	ул Крупская	3	11
363.	ул Крупская	3	3
365.	ул Курортная	2	1
366.	ул Курортная	2	2
367.	ул Курортная	2	3
368.	ул Курортная	4	ч/д
369.	ул Курортная	5(8)	1
370.	ул Курортная	5(8)	10
371.	ул Курортная	5(8)	2
372.	ул Курортная	5(8)	4
373.	ул Курортная	5(8)	5
374.	ул Курортная	5(8)	6
375.	ул Курортная	6	ч/д
376.	ул Курортная	8	ч/д
377.	ул Ленина	16	10
378.	ул Ленина	16	15
379.	ул Ленина	16	3
380.	ул Ленина	16	4
381.	ул Ленина	16	7
382.	ул Ленина	16	9
383.	ул Ленина	18	15
384.	ул Ленина	18	4
385.	ул Ленина	18	5
386.	ул Ленина	18	7
387.	ул Ленина	20	1
388.	ул Ленина	20	3
389.	ул Ленина	20	5
390.	ул Ленина	20	6
391.	ул Ленина	22	ч/д
394.	ул Ленина	42	3
395.	ул Ленина	42	6
396.	ул Ленина	49	14
397.	ул Ленина	49	3
398.	ул Ленина	49	5
399.	ул Ленина	49	9
400.	ул Ленина	50/1а	ч/д
401.	ул Ленина	54	2
403.	ул Ленина	66	ч/д
406.	ул Ленина	91	11
407.	ул Ленина	91	12
408.	ул Ленина	91	3
409.	ул Ленина	91	5
410.	ул Ленина	93	5
411.	ул Ленина	93	6
412.	ул Ленина	93	8
413.	ул Ленина	93	9
414.	ул Лесная	12	ч/д
415.	ул Лесная	18	ч/д
416.	ул Макарова	2	ч/с
417.	ул Макарова	2а	ч/с
418.	ул Макарова	5	2
419.	ул Макарова	7	10
420.	ул Макарова	7	13
421.	ул Макарова	7	16
422.	ул Макарова	7	17
423.	ул Макарова	7	21
424.	ул Макарова	7	22
425.	ул Макарова	7	29
426.	ул Макарова	7	30
427.	ул Макарова	7	32
428.	ул Макарова	9	14
429.	ул Макарова	9	17
430.	ул Макарова	9	22
431.	ул Макарова	9	28
432.	ул Макарова	9	29
433.	ул Макарова	9	32
434.	ул Макарова	9	7
435.	ул Мещерякова	6	ч/д
436.	ул Мещерякова	8	ч/д
438.	ул Нерюнгринская	38	1
439.	ул Нерюнгринская	38	2
440.	ул Нерюнгринская	38	4
441.	ул Нерюнгринская	38а	1
442.	ул Нерюнгринская	38а	3
443.	ул Нерюнгринская	38а	4
444.	ул Нерюнгринская	49	ч/д
445.	ул Нидыили	1	13
446.	ул Нидыили	1	7
447.	ул Нидыили	1	9
448.	ул Нидыили	2	1
449.	ул Нидыили	2	3
450.	ул Нидыили	2	5
451.	ул Нидыили	2	6
452.	ул Нидыили	2	7
453.	ул Нидыили	2/1	1
454.	ул Нидыили	2/1	4
455.	ул Обунского	28	ч/д
458.	ул Октябрьская	19	1
459	ул Октябрьская	2	2
460	ул Октябрьская	21	2
461	ул Октябрьская	21	4
462	ул Октябрьская	21	5
463	ул Октябрьская	21	6
472	ул Октябрьская	32/1	ч/д
473	ул Октябрьская	32Е	ч/д
474	ул Октябрьская	45А	ч/д
475.	ул Октябрьская	45А/1	ч/д
476.	ул Октябрьская	51	ч/д
479.	ул Октябрьская	7	ч/д
481.	ул Орджоникидзе	1	ч/д
482.	ул Орджоникидзе	21б	ч/д
483.	ул Орджоникидзе	3а	ч/д
484.	ул пер Новая	12	ч/с
485.	ул пер Новая	14	ч/д
487.	ул Петра Алексеева	26	4
488.	ул Петровского	18а	ч/д
489.	ул Петровского	19	ч/д
490.	ул Петровского	2	ч/д
493.	ул Петровского	28	ч/с
494.	ул Петровского	32	ч/д
495.	ул Петровского	32а	ч/д
497.	ул Петровского	33а	1
498.	ул Петровского	33а	3
499.	ул Петровского	33а	4
500.	ул Петровского	35	1
501.	ул Петровского	35	12
502.	ул Петровского	37а	ч/д
503.	ул Петровского	38	2
505.	ул Соколовникова	1	ч/д
507.	ул Спортивная	18	1
508.	ул Спортивная	18	2
509.	ул Спортивная	18	3
510.	ул Спортивная	18	4
511.	ул Спортивная	20	1
512.	ул Спортивная	20	2
513.	ул Спортивная	20	3
514.	ул Спортивная	2а	ч/д
515.	ул Трактовая	10а	ч/д
516.	ул Трактовая	38	1
517.	ул Трактовая	38	10
518.	ул Трактовая	38	12
519.	ул Трактовая	38	3
520.	ул Трактовая	38	5
521.	ул Трактовая	4	2
522.	ул Трактовая	4	4
523.	ул Трактовая	4	6
524.	ул Трактовая	6	1
525.	ул Трактовая	6б	ч/д
526.	ул Трактовая	6в	ч/д
527.	ул Трактовая	8	4
528.	ул Федорова	0	1
529.	ул Федорова	0	2
530.	ул Федорова	0	4
532.	ул Ярославского	10	5
533.	ул Ярославского	12	3
534.	ул Ярославского	12	5
535.	ул Ярославского	12	6
536.	ул Ярославского	14	10
537.	ул Ярославского	14	12
538.	ул Ярославского	14	5
539.	ул Ярославского	14	6
540.	ул Ярославского	16	11
541.	ул Ярославского	16а	10
542.	ул Ярославского	16а	13
543.	ул Ярославского	16а	2
544.	ул Ярославского	16а	4
545.	ул Ярославского	16а	5
546.	ул Ярославского	16а	8
547.	ул Ярославского	2	10
548.	ул Ярославского	23а	ч/д
550.	ул Ярославского	24	2
551.	ул Ярославского	26	3
552.	ул Ярославского	26	4
553.	ул Ярославского	26	5
554.	ул Ярославского	28	5
555.	ул Ярославского	28	6
556.	ул Ярославского	28	9
557.	ул Ярославского	34	1
558.	ул Ярославского	36	1
559.	ул Ярославского	36	9
560.	ул Ярославского	38	1
561.	ул Ярославского	38	10
562.	ул Ярославского	38	2
563.	ул Ярославского	38	5
564.	ул Ярославского	38	6
565.	ул Ярославского	38	7
566.	ул Ярославского	4	4
567.	ул Ярославского	40	1
568.	ул Ярославского	40	10
569.	ул Ярославского	40	11
570.	ул Ярославского	40	12
571.	ул Ярославского	40	2
572.	ул Ярославского	40	3
574.	ул Ярославского	42	10
575.	ул Ярославского	42	12
576.	ул Ярославского	42	8
577.	ул Ярославского	44	11
578.	ул Ярославского	44	3
579.	ул Ярославского	44	7
580.	ул Ярославского	46	10
581.	ул Ярославского	46	3
582.	ул Ярославского	48	11
583.	ул Ярославского	48	12
584.	ул Ярославского	48	3
585.	ул Ярославского	48	6
586.	ул Ярославского	50	10
587.	ул Ярославского	50	12
588.	ул Ярославского	50	2
589.	ул Ярославского	50	9
590.	ул Ярославского	52	3
591.	ул Ярославского	52	7
592.	ул Ярославского	6	11
593.	ул Ярославского	6	3
594.	ул Ярославского	6	5
595.	ул Ярославского	6	8
596.	ул Ярославского	63	ч/д
597.	ул Ярославского	8	10
598	ул Ярославского	8	3
599.	ул Ярославского	8	4
600.	ул Ярославского	8	6
601.	ул Ярославского	8	7

Коммунтеплосбыт.

ЭҔЭРДЭЛИИБИТ!

Күндүтүк саныыр кэргэним, күн сирин көрдөрбүт күн-күбэй ийэбит, таптыыр эбээбит, педагогическай үлэ бэтэрээнэ, "Учууталлар учууталлара" бэлиэ хаһаайката ***Дина Васильевна МОНАСТЫРЕВАНЫ*** *75 сааскын туолар кэрэ-бэлиэ күҥҥүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит!*

Биһиэхэ сылаас тапталгын, амарах сыһыаҥҥын, аҕаабат кыһамньыҥ иһин мүнүрэ суох махтанабыт. Дьулуурдаах үлэҕинэн, мудараай толкуйгунан, күүстээх санааҕынан, сиэрдээх үтүө майгыгынан мэлдьи холобур буолаҕын. Сырдык үтүө санаалаах кэрэ киһибитигэр өрүү чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, чугас дьонуҥ тапталларыгар угуттанан дьоллоохтук, уһуннук олороргор уонна эстибэт эрчими, баҕа санаа бастыҥын, үтүө санаа үтүмэнин баҕарабыт.

Эҕэрдэни кытта кэргэниҥ, кыргыттарыҥ, күтүөттэриҥ, сиэннэриҥ.

***

Күндү тапталлаах кэргэним, олоҕум аргыһа, күн-күбэй ийэбит, эйэҕэс эбээбит ***Дария Сергеевна НИКОНОВАНЫ*** *75 сааскын туолбут ытык бэлиэ күҥҥүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит!*

Баҕарабыт үгүс үөрүүнү, чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, уһун дьоллоох олоҕу. Дьоҥҥун сүбэҕинэн, амарах санааҕынан өйөөбүт, көмө буоларгар, сүрэҕиҥ сылааһынан угуттуур аҕаабат кыһамньыҥ иһин истиҥник махтанабыт.

Эҕэрдэни кытта кэргэниҥ Егор Семенович, оҕолоруҥ, кийииттэриҥ, күтүөттэриҥ, сиэннэриҥ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора работодателей на предоставление бюджетных средств по оборудованию (оснащению) рабочих мест для незанятых инвалидов I, II и III групп инвалидности в 2014 году.

ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения Чурапчинского улуса" объявляет об отборе работодателей на предоставление субсидии в 2014 году из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (далее - субсидии) на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Республике Саха (Якутия).

Цель предоставления субсидии: возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия), которые создают постоянные рабочие места для незанятых инвалидов.

Субсидии предоставляются на возмещение затрат по приобретению, монтажу и установке оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида.

Дата начала подачи заявок: 16 апреля, 2014 года. Заявки на субсидии принимаются на 2014 год.

Критерии предоставления субсидии:

а) отсутствие процедуры ликвидации либо прекращения деятельности работодателем на момент рассмотрения заявки;

б) отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии процедуры банкротства;

в) потребность работодателя в оборудовании (оснащении) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида.

Условия предоставления субсидии:

Условиями предоставления субсидии работодателю, прошедшему отбор, являются:

а) трудоустройство работодателем незанятых инвалидов на постоянные оборудованные (оснащенные) рабочие места;

б) согласие получателей субсидии на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия) обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

Место подачи заявок на участие в отборе:

Заявки на участие в отборе необходимо предоставить в ГКУ РС (Я) "Центр занятости населения Чурапчинского улуса" по адресу: с. Чурапча, ул. Ленина, д. 35

Сроки приема заявок: Заявки на участие в отборе необходимо предоставить с 16 по 22 апреля 2014 г.

Роспотребнадзор извещает

ОБНАРУЖЕНО ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с информацией, поступившей по Системе Европейской комиссии быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF) сообщает, что на территории Швеции отозвана из оборота партия яблок Гала (Gala), в связи с обнаружением остаточных количеств высоко токсичного вещества диметоат 0, 10 мг/кг (максимально допустимый уровень - 0,02 мг/кг). Данная продукция поставлена компанией P.P.H. Ewa-Biz Sp. Z.o.o. (Польша, Wichradz 32 A, 05-060) общим весом 11232-12960 кг.

В ходе расследования установлено, что основным производителем яблок являются Gospodarstwo Ogrodnicze Gra#yňa Napiorkowska и Gospodarstwo Sadownicze Przybylski Grzegorz (Польша).

Поставки указанной продукции осуществлялись компаниями P.P.H. Ewa-Biz Sp. Z.o.o. и Twoj Owoc Sp.z.o.o. (Польша).

При этом 27390 кг яблок Гала были проданы в Белоруссии и России.

Также имеются сведения, что компанией Twoj Owoc Sp.z.o.o., Польша, была осуществлена поставка партии яблок в количестве 11700 кг ООО "Мегафрукт" (г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дружины, д.4).

В связи с этим рекомендуем воздержаться от употребления яблок сорта Гала производства и поставки вышеуказанных компаний.

А.М. ГАВРИЛЬЕВА,
зам. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Таттинском районе.

БИЛЛЭРИИЛЭР / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принимаем заявки на пластиковые окна и двери, фирма КБЕ, низкие цены, выгодные условия. **Ждем Вас по адресу:** с. Чурапча, ул. Ярославского, 23. **Тел.: 8-914-254-58-87.**

***

"СИТИМ-2" маҕаһыыҥҥа табаар араас көрүҥэ: ИКЕА мэбэл оҥоһуктара, сымнаҕас мэбэл араата, спальнай гарнитурдар, стенкалар, оронноор, ыскаапталар, морозильнай камералар, оһу тэнэ тутуу матырыйааллара: СМЛ, фанера, ДВП, рубероид, базалит, пенополистирол, цемент, сотовай поликарбонаттар, теплицалар, теплица пленкалара уонна спецтаҥастар атыыга киирдилэр. **Билсэр тел.: 42-928.**

***

Продаю частный дом 25 сот. Два дома, гараж на два автомобиля, сарай, ледник, все постройки.

Тел.: 8-914-273-32-21.

***

Егоров Дмитрий Михайлович аатыгар бэриллибит Чурапчытааҕы колледж застрахованный киниискэтэ сүппүтүнэн дьиҥэ суоҕунан ааҕыллар.

***

Коркин Александр Артурович аатыгар бэриллибит Чурапчытааҕы колледж 2011 с. 14-СПА-ООО -11-91 нүөмэрдээх диплома сүппүтүнэн дьиҥэ суоҕунан ааҕыллар.

***

Софронов Василий Александрович аатыгар бэриллибит водительскай дастабырыанньа сүппүтүнэн дьиҥэ суоҕунан ааҕыллар.

***

– **«ТУЙГУН»** мэбэл сыаҕар мас уһугар наадыйабыт. Хамнаһа ыйга 15-20 тыһ. солк;

– От-мас тиэйэргэ аналлаах, массыына да, тыраахтар да сөһүөн оҥтоох, чапчыкы ыйааһыннаах, намыһах, киһи бойогэ хайдах баҕарар хамсатар (2 тоннаҕа диэри) тэлиэгэни 45 тыһ. солк. атыылыыбыт;

– 1989 сыллаах сүүрэ сылдьар УАЗ бортовойу 130 тыһ. солк. атыылыыбын.

Тел.: 8-914-238-17-33.

МАХТАНАБЫТ

Тапталлаах уолум, кэргэним, аҕабыт, эһэбит, бырааппыт, убайбыт Седалищев Иван Афанасьевич баара-суоҕа 45 сааһыгар соһуччу ыарахан ыарыыттан биһиги кэккэбититтэн өлөн туораабыта бу дьыл муус устар 21 күнүгэр ноҕнуо 40 хонуута буолар.

Күндү киһибитин сүтэрбит ыарахан кэммитигэр күүс-көмө, сүбэ-ама буолбут бары аймахтарбытыгар, билэр чугас дьоммутугар, табаарыстарыгар муҥура суох махталбытын тиэрдэбит.

Эһиги дьиэ кэргэҥҥитигэр дьол эрэ тосхойдун.

Махталы кытта аҕата, кэргэнэ, оҕолоро, бииргэ төрөөбүттэрэ.

Тапталлаах кэргэним, ийэбит, Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо, тыыл, үлэ, медицина бэтэрээнэ

ЗАХАРОВА Мария Николаевна

бу дьыл муус устар 16 күнүгэр 83 сааһыгар уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытын аймахтарыгар, билэр дьонугар курутуйан туран иһитиннэрэбит.

Кэргэнэ, оҕолоро.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

-Захарова Мария Николаевна олохтон туораабытынан кыыһыгар, коллегаларыгар Захарова Надежда Николаевнаҕа, бары аймахтарыгар ЧГФКСИ коллектива.

-Захарова Мария Николаевна олохтон туораабытынан кэргэнигэр, кыргыттарыгар, чугас аймахтарыгар улуустааҕы киин балыыһа салаатата, профкома, бэтэрээннэрин сэбиэтэ, түбдиспансер коллектива.

-Тапталлаах ийэлэрэ, кэргэнэ Захарова Мария олохтон туораабытынан дьүөгэлэригэр Захарова Татьяна Николаевнаҕа, дьиэ кэргэттэригэр бытовой комбинакка бииргэ үлэлээбит дьүөгэлэрэ.

-Тапталлаах ийэтэ Захарова Мария Николаевна олохтон туораабытынан кыыһыгар Захарова Татьяна Николаевнаҕа Е.Е. Охорокова, Т.А. Собакина, Д.Н. Гуляева, Т.П. Сивцева.

Күндү балтыбыт, Дьөкуускай куорат олохтооҕо

САВВИНА-СОКОЛЬНИКОВА Евдокия Егоровна

уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан кыргыттарыгар Ленаҕа, Сахаяҕа, сиэннэригэр, эдьиийигэр Парасковья Егоровнаҕа, убайыгар Егор Егорович Сокольниковтарга, бары аймахтарыгар дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Чыаппараттан, Чурапчыттан Шеломовтар.

Балта, Мэҥэ-Хаҥалас Хорообутун олохтооҕо

ЕРМОЛАЕВА Августина Назаровна

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан коллегабытыгар, Хатыылы библиотекатын сэбиэдиссэйигэр Федорова Варвара Дмитриевнаҕа дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Улуустааҕы киин библиотека коллектива.

Кырдьаҕас кутуөппүт, Бахсы нэһилиэгин олохтооҕо, үлэ, тыыл бэтэрээнэ

СЛЕПЦОВ Петр Филиппович

уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан оҕолоругар, сиэннэригэр, хос сиэттэригэр, бары аймахтарыгар дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Чыаппараттан, Чурапчыттан Шеломовтар.

Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо

СОТНИКОВ Анатолий Андреевич

олохтон туораабытынан кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

- Тапталлаах кэргэнэ Сотников Анатолий Андреевич олохтон туораабытынан коллегаларыгар Сотникова Сардаана Андреевнаҕа, оҕолоругар, аймахтарыгар, билэр дьонугар бииргэ үлэлиир терапевтическай сулууспа коллектива.

- Тапталлаах күтүөттэрэ, кэргэнэ, аҕалара Сотников Анатолий Андреевич олохтон туораабытынан ийэ кылыннарыгар Надежда Гаврильевна Захароваҕа, кэргэнигэр Сардаанаҕа, оҕолоругар, чугас аймахтарыгар С.А. Новгородов аатынан оскуола нуучча тылын, литературатын МО холбоһуга.

- Убаастыыр күтүөттэрэ Сотников Анатолий Андреевич олохтон туораабытынан төрөппүттэригэр, кэргэнигэр, балтыларыгар, эдьиийдэригэр Сардаана Андреевнаҕа, оҕолоругар Настенаҕа, Надюшаҕа, ийэ кылыныгар, балтыларыгар, эдьиийдэригэр Надежда Гаврильевнаҕа, аҕа кылыныгар Николай Егоровичка, бары чугас дьонугар бары Жирковтар, Догдоновтар, Седалищевтар, Трофимовтар, Савиновтар, Санниковтар.

Чурапчы улууһун Кытаанах нэһилиэгин олохтооҕо, тапталлаах эдьиийэ

СПИРИДОНОВА (Дьячковская) Светлана Николаевна

уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан бииргэ үөрэммит дьүөгэбитигэр Дьячковская Анна Николаевнаҕа, бииргэ төрөөбүттэригэр, оҕолоругар, кэргэнигэр дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Оскуолаҕа бииргэ үөрэммит доҕотторо, 1996 с. выпуск.

Күндү кэргэнэ, аҕалара, күтүөтэ, Дьөкуускай куорат олохтооҕо

ПЕТРОВ Александр Васильевич

олохтон туораабытынан кэргэнигэр Елена Васильевнаҕа, оҕолоругар, эдьиийдэригэр, Одьулуун нэһилиэгин дьаһалтатын баһылыгар Ефремова Людмила Васильевнаҕа дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Одьулуун нэһилиэгин дьаһалтата.

Редактор - директор: А.А. ЗАХАРОВ.
Эппиэттиир секретарь, сурук отдела – Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.
Экономика, спорт, тыа хаһаайыстыбатын отдела – А.М. СЛЕПЦОВ.
Корректор – В.Н. ПЕТРОВА.
Верстальщик – Л.К. ПОПОВА.
Бэчээттээччилэр – Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ, С.А. ПАВЛОВ.

Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, Чурапчы улууһун "Саҥа олох" редакционнай-издательскай холбоһук автономнай учреждение. Российскай Федерация Роскомнадзор СР управлениетыгар 2012 с. кулун тутар 15 күнүгэр регистрацияламмыт нүөмэрэ – ПИ №14-0238.

Саҥа олох

ААДЫРЫСПЫТ: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Телефоннарбыт: редактор – 41-332, отделлар – 41-265, 41-358. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru

Бэчээккэ сакааС: № 58 (10876) Тираж 2150. Хаһыат сыаната: 10 солк.

Автор суруйар өттүлэр санаа редакция позициятыгар маарын сеп түбэһэр буолбатах. Суруйа кыттар чааһилар кырдьыктаахтыларыгар аптаррарыгар автор тус бэйэтэ сүрэр.

Хаһыат бэчээккэ бэриллэр графига: 16 ч 00 м. Бэчээккэ бэриллиэнэ: 16 ч 00 м. "Саҥа олох" редакционнай-издательскай холбоһукка 18.04.2014 с. офсетка бэчээттэннэ.
Аадырыһа: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Индекса: 54907. Хаһыат нэдиэлэҕэ үстэ: оптуорунньукка, чэппиэргэ уонна субуотаҕа тахсар.